



# Dikhomphiutha tse di bothale tša ga Tshilidzi Marwala

Ndivhuho Mutsila

Thulisile Shongwe




---

Bukakanelo e ka ga Tshilidzi Marwala.


Ke Moitseanape wa Saense ya Dikhomphiutha  
le Moenjeneri wa Mekhenikale mo Aforika  
Borwa.

E ke kgang ya ka moo Tshilidzi yo o tswang kwa  
Duthuni a nnileng moitseanape wa  
boditšhabatšhaba wa Saense le Thekenoloji.



Tshilidzi Maralwa o belegetswe kwa motsegaeng wa Duthuni, kwa Limpopo. O godile a na le batsadi ba gagwe le kokoagwe, e bong Tshianeo.

Koko Tshianeo o ne a dira dinkgo tse dintle ka letsopa. Sebopego sa dinkgo tsa gagwe tsa segologolo se ne se latela boenjeneri ba tlhago.



Boenjenera ke saense ya go bopa le go dira dilo, jaaka metšhini le dikago.

Koko Tshiane o ne a itse boenjeneri jwa go dira dinkgo tsa segologolo ka letsopa.

Tshilidzi o ne a rata go ela tlhoko kokoagwe fa a dira dinkgo, mme a mo thuse.





O ne a simolola ka go dira sediko se se papetla e le botlase jwa nkgo.

O ne a bopa matlhakore a a kgolokwe a nkgo ka letsopa le lentsinyana.


Kokoagwe o ne a omisa dinkgo mo letsatsing mme morago a di tsenye mo molelong.



Molelo o ne o siametse go ka besa letsopa.

Go besa letsopa ka thempereitšha e e bolelo thata go omisa metsi otlhe a a mo letsopeng. Seo se dira letsopa le nne thata tota.

Dinkgo tsa ga kokoagwe di ne di le thata mme di nna sebaka se se leele.



Go rata Saense le Boenjenere ga ga Tshilidzi go ne go tswa gape mo go rraagwe.

Rre Marwala e ne e le morutabana wa Dipalo mo sekolong se se gaufi.

Pele a ithuta ka katiso kwa sekolong, Tshilidzi o ithutile go atisa dipalo ka go buisa dibuka tsa ga rraagwe.





Tshilidzi e ne e le maratagoitse dilo. Mo bosigong o ne a tla tsaya totšhe ya ga rraagwe mme a e bonese mo lefaufaug go bona losi la lona.

Fa a fetsa sekolo se se potlana, Tshilidzi o ne a tswa mo motsaneng waabo, a ya go tsena sekolo sa hosetele mo toropong e kgolo ya Shayandima.





Hosetele e ne e itumedisa gonne o kopane le batho ba bantšhwa. O ne a tlwaela go nna le batho ba ba farologaneng.

Tshilidzi o ne a fudugela kwa sekolong se segolo sa Mbilwi.

O ne a kgatliwa ke barutabana ba Dipalo le Saense. Ba mo rotloeditse go ithuta le go dira ka natla.




Mo ngwageng wa gagwe wa bofelo wa sekolo Tshildzi o ne a fenyha kgaisano ya 'National Youth Science Olympiad'.

O fentse leeto la go tsenela 'London International Youth Science Forum' kwa England.

Tshildzi o ithutile Boenjeneri ba Mekhenekale kwa Yunibesithing ya Pretoria'.

A tswelela go ithuta kwa Yunibesithing ya Cambridge.




Tshilidzi o ne a kgatlhegela go itse gore thekenoloji e ka fetola matshelo a rona jang. O ithutile Saense ya Dikhomphiutha kwa England.

Morago a tswelela go ithutela Thekenoloji le Boenjeneri kwa Amerika.

Morago ga go ithuta dingwaga, Tshilidzi a nagana go tlisa kitso ya gagwe gae, mo Aforika Borwa.





O ne a simolola tiro jaaka motlhami wa mafaratlhatlha a khomphiutha, a dira mo tokafalong ya thekenoloji.

Tokafalo ya thekenoloji ke fa metšhini e dira ditiro tse di batlang bothale ba motho.


Tshilidzi o ne a tlhama lenaneo la mafaratlhatlha gore khomphiutha e kgone go utlwa tatso le monkgo!



Gompieno, Tshilidzi ke moitseanape wa boditšhabatšhaba wa Boenjeneri jwa Mekhenikale le Saense ya Dikhomphiutha.

Moporofesara Marwala ga jaana o dira ditsela tsa go dira gore dikhomphiutha di dire ditiro di le dintsi tsa batho.

Jaaka sekao, tokafalo ya thekenoloji e ka thusa batho kwa dibankeng, maakelo, le dikolo.



Tiro ya Tshilidzi e lebeletse gore Thekenoloji e ka thusa jang go tlhola ditiro le go re thusa botlhe go tshela botshelo jo bo botoka.

O na le seabe mo kitsong ka ga Saense le Thekenoloji.

Botshelo ba gagwe bo bontsha botlhokwa jwa thuto, botlhokwa jwa go nna maratagoitse, le botlhokwa jwa go dira ka natla.



## —Dipotso

1. Ke batho bafe ba ba rotloeditseng  
Tshilidzi go nna moitseanape wa saense?  
Ke goreng o rialo?
2. Tshilidzi o ithutile eng kwa sekolong sa  
hosetele?
3. 'Saense ya Dikhomphiutha' ke eng?  
Batlisisa ka serutwa se.
4. Baenjeneri ba Mekhenekale ba dira eng?  
Batlisisa ka ditiro tsa bona.

—Dibuka tse di mo motseletseng o

- Andile Mji
- Asnath Mahapa
- Bongani Mayosi
- Charlotte Maxeke
- Mmantsane Moche Diale
- Mulalo Doyoyo
- Tebello Nyokong
- Tshilidzi Marwala

---

Kanelo e tshamilwe le go kwalwa ka Tshivenda ka 2020 jaaka e le karolo ya porojeke ya didiriswa tsa go buisa ya Zenex Ulwazi Lwethu.





Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®  
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Dikhomphiutha tse di bothale tsa ga Tshilidzi Marwala

Author/s: Ndivhuho Mutsila

Translator/s: Dineo Moatshe

Illustrator/s: Thulisile Shongwe


Assurer/s: Opelo Thole

Language: Setswana



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

